



LESOTHO

Government Gazette

EXTRAORDINARY

Vol. 67

Thursday – 27th January, 2022

No. 5

CONTENTS

No. **Page**

LEGAL NOTICES

- | | |
|---|--|
| 4 | Public Health (COVID-19) (Risk Determination and..... 51
Mitigation Measures) (No. 5) (Amendment) Regulations, 2022 |
| 5 | Internal Security Curfew Order (No. 4) Notice, 2022..... 86 |

Published by the Authority of His Majesty the King
Price: M47.00

LEGAL NOTICE NO. 4 OF 2022

Public Health (COVID-19) (Risk Determination and Mitigation Measures) (No. 5) (Amendment) Regulations, 2022

In exercise of the powers conferred on me under sections 16, 17, 18, 38, 43 and 89 of the Public Health Act, 1970¹, and in respect of the disaster-induced state of emergency declared by the Right Honourable the Prime Minister under sections 3 and 15 of the Disaster Management Act, 1997² against COVID-19 pandemic, I,

SEMANO SEKATLE

Minister responsible for health, make the following regulations -

Citation and commencement

1. These regulations may be cited as the Public Health (COVID-19) (Risk Determination and Mitigation Measures) (No. 5) (Amendment) Regulations, 2022 and shall come into operation on the date of publication in the Gazette.

Amendment of regulation 3

2. Regulation 3 of the Public Health (COVID-19) (Risk Determination and Mitigation Measures) (No. 10) Regulations, 2021 (referred to in these regulations as the “Principal Regulations”) is amended by -

- (a) deleting subregulation (1); and
- (b) re-numbering sequentially.

Amendment regulation 15

3. Regulation 15 of the Principal Regulations is amended -

- (a) in subregulation (1), by deleting 3(1), (6), (12) and 26 and substituting the following -
“3(5), and (11)”;

- (b) in subregulation (2), line 3, by deleting “(13)” and substituting “(12)”;
- (c) by deleting subregulation (4);
- (d) in subregulation 13, by deleting “(6)” and substituting “(5)”;
- (e) in subregulation (14), line 2 and 3, by deleting “(14)”, “(15)” and substituting “(13)”, “(14)”;
- (f) in subregulation 15 line 3, by deleting “(5)” and substituting “(4)”.

Amendment of Schedule

4. The Principal Regulations are amended by deleting Schedule I and substituting the attached Schedule.

DATED: 27TH JANUARY, 2022

**SEMANO SEKATLE
MINISTER OF HEALTH**

NOTE

- 1. Act No. 12 of 1970
- 2. Act No. 2 of 1997

5.1 ANNEX A: RISK DETERMINATION AND MITIGATING MEASURES FOR SOCIAL ACTIVITIES

SUPER SPREADER GROUP DESCRIPTION	SITUATION LEVEL 0 (GREEN)	SITUATION LEVEL 1 (BLUE)	SITUATION LEVEL 2 (PURPLE)	SITUATION LEVEL 3 (ORANGE)	SITUATION LEVEL 4 (RED)
	LOW RISK OF TRANSMISSION CT1	LOW RISK OF TRANSMISSION CT1	MODERATE RISK OF TRANSMISSION CT2	HIGH RISK OF TRANSMISSION CT3	VERY HIGH RISK OF TRANSMISSION CT4
Schools	Permitted	Schools open with adherence to Standard Risk-Based Guidelines that include: students attending school on rotational basis observing all set school policies. Schoolbus drivers should operate at full capacity, disinfect daily, sanitise the students and ensure that students always wear face-masks.	Schools open with adherence to Standard Risk-Based Guidelines that include students attending school on rotational basis observing all set school based COVID-19 policies. Schoolbus drivers should operate at full capacity, disinfect daily, sanitise the students and ensure that students always wear face-masks.	Schools open with adherence to Standard Risk-Based Guidelines that include students attending school on rotational basis observing all set school based COVID-19 policies. Schoolbus drivers should operate at 50% capacity, disinfect daily, sanitise the students and ensure that students always wear face-masks.	Physical school attendance is restricted except for virtual teaching
Likolo	Likolo li butsoe	Likolo li butsoe li ipapititse le melašana e akaretsang e kenyeletsang: barutuoa ho easekolong ka ho chenchana ka mekhahlelo ho lateloa COVID-19.	Likolo li butsoe li ipapititse le melašana e akaretsang e kenyeletsang: barutuoa ho easekolong ka ho chenchana ka mekhahlelo ho lateloa COVID-19.	Likolo li butsoe li ipapititse le melašana e akaretsang e kenyeletsang: barutuoa ho easekolong ka ho chenchana ka mekhahlelo ho lateloa COVID-19.	Likolo li lumelletsoe feela ho kena ka marang-rang

<p>Baqhobi ba makoloi Baqhobi ba makoloi Makoloi a nke 50% ea baru- bahloekise makaloi letsatsi bahloekise makaloi letsatsi tuoa, mme baqhobi le letsatsi ka sebola- le letsatsi ka sebola- bahloekise makaloi letsatsi kokoana-hiokoholatlame- kokoana-hloko ho latela le letsatsi ka sebola- laoana ea naha, banyanyatse melaoana ea naha, banyany- kokoana-hloko ho latelame- bana ka sebola- atse bana ka sebola- laoana ea naha, banyanyatse hloko le ho bona hore- kokona-hloko le ho bona bana ka sebola- kokona- baroalalimonkoana ka hloko le ho bona hore- baroalalimonkoana ka linakotsohle.</p>		
<p>Institutions of Higher Learning</p>	<p>Institutions of Higher Learning</p>	<p>Physical learning attendance is restricted except for virtual studies</p>
<p>Litsithutho e phahameng</p>	<p>Litsi libutsoe ho ipapisitsoe le melaoana e akhangho le melaoana e akhangho chenchanaka mekhahlelo- chenchanaka mekhahlelo- hoabaituthi ho nise ho late- hoabaituthi ho nise ho late- loalipehelotsletsa Covid-19</p>	<p>Litsi libutsoe ho ipapisitsoe le melaoana e akhang ho le melaoana e akhang ho chenchanaka mekhahlelo- chenchanaka mekhahlelo- hoabaituthi ho nise ho late- hoabaituthi ho nise ho late- loalipehelotsletsa Covid-19</p>
<p>Initiation Schools</p>	<p>Open while observing COVID-19 protocols.</p>	<p>Permitted to subject to adherence to Standard Risk Based Guidelines.</p>
<p>Lebollo</p>	<p>Lebollo le lumelletsoe ho lateloa lipehelo tsa COVID-19</p>	<p>Lebollo le thibetsoe ho lateloa lipehelo tsa COVID-19 akaretsang.</p>

Churches	Permitted	<p>Service should last for not more than three (3) hours with sanitizing, physical distancing, wearing of face masks covering nose & mouth at all the time including when singing. Allow 1hour disinfection between services.</p> <p>Night prayers permitted subject to production of proof of vaccination while observing COVID-19 protocols stated above.</p> <p>30% capacity of the church inside and a maximum of 300people if outside physical distancing. The service should last for not more than two (2) hours. Facemasks covering nose & mouth must be worn all the time through out the service including when singing. Allow 1hour disinfection between services. Night vigils not permitted.</p>	All physical church services and gatherings are restricted except for virtual ones
Likereke		<p>Tšebeletso engoe le engoe e nke nako e safeteng hora tharo (3 hours). Ho sanitize, ho sielano e lipakeng, ho roetsoe limonkoana ka nako le ha ho binoa. Ho kereke lipakeng tsa litšebeliso e roale- roale- limonkoana ka nako tsohle ba sielane sebaka lipakeng tsa bona. Tšebeletso e se fete lihora tse peli (2 hours).</p> <p>Litšebeliso engoe le engoe e nke nako e safeteng hora tharo (3 hours). Ho sanitize, ho sielano e lipakeng, ho roetsoe limonkoana ka nako tsohle ba sielane sebaka lipakeng tsa bona. Tšebeletso e se fete lihora tse peli (2 hours).</p> <p>Litšebeliso tsa bosiu li lumelletsoe feela bohle ba kene ka ho hlahisa bopaki ba kentelo ea COVID-19, mme ba latela lipehelo tsohle tsa COVID-19.</p>	Liphutho le litšebeliso tsohle tse kerekeng li thibetsoe ntle le feela tsetsoaroang ka marang-rang

Wedding

100% permitted

Allow 50% capacity if inside and 500 people if in an open outdoor setting observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks. Wedding to last for three (3) hours. No alcohol, no alcohol not allowed. service, only pre-packed meals.

Only wedding couple, their 2 witnesses and officiant (marriage officer/priest) with proceedings restricted to outdoors for only 2 hours. No buffet service, only pre-packed meals.

Mokete oa Lenyalo

Mokete oa lenyalo o lumeletsoe

Ho lumeletsoe feelabatho ba 300 le 500 people outdoor observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks. Wedding to last for two (2) hours. No alcohol, no alcohol not allowed. service, only pre-packed meals.

Ho lumeletsoe feelabatho ba 300 le 500 people outdoor observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks. Wedding to last for two (2) hours. No alcohol, no alcohol not allowed. service, only pre-packed meals.

Funeral

The burial service should be in the morning, with service completed within 3 hours later than 10 am.

The burial service should be in the morning, outdoors at tended by not more than 200 people with physical distancing, men at the graveyard to help with burial and be completed within 3 hours later than 10 am. Facemasks covering nose and mouth must be worn all the time. The deceased must be buried within seven (7) days. No viewing of corpse at home.

The burial service should be in the morning, outdoors at tended by not more than 50 private family members with physical distancing, men at the graveyard to help with burial, men at the graveyard to help with burial and be completed within 3 hours not later than 10 am. Only 5 speakers at the service plus church service. Facemasks covering nose and mouth must be worn all the time. The deceased must be buried

<p>Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p>	<p>Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No slaughtering of animals and serving of meals.</p>	<p>within seven (7) days. No viewing of corpse at home. Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No Slaughtering of animals and serving of meals.</p>
<p>Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p>	<p>Nuclear family members should identify, view, and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No slaughtering of animals and serving of meals.</p>	<p>within seven (7) days. No viewing of corpse at home. Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No slaughtering of animals and serving of meals.</p>
<p>Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p>	<p>Nuclear family members should identify, view, and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No slaughtering of animals and serving of meals.</p>	<p>within seven (7) days. No viewing of corpse at home. Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No slaughtering of animals and serving of meals.</p>
<p>Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p>	<p>Nuclear family members should identify, view, and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No slaughtering of animals and serving of meals.</p>	<p>within seven (7) days. No viewing of corpse at home. Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary.</p> <p>Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.</p> <p>No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session.</p> <p>No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only.</p> <p>No slaughtering of animals and serving of meals.</p>

Tšebelsetso ea Lefu

Tšebelsetso ea lefu e tšoaroe ho bule-hosengkante moo ho hileng ka bathobasafeteng 300 basielanesebakalipakeng, e nke hora tsetharo (3), mmeea be e phethetsoe ka hora ea ealeshome (10) hoseng.

Tšebelsetsoealefu e tšoaroe-hosengkante moo ho hileng ka bathobasafeteng 100 basielanesebakalipakeng, e nke hora tsetharo (3), mmeea be e phethetsoe ka hora eaaleshome (10) hoseng.

Banna e be bona feela labaeangmabilteng ho thusa ho patamofu. Bohle baroalelimonkoanatsekoahelangnko le molomo ka nako eohle.

Tšebelsetsoealefu e tšoaroe-hosengkante moo ho hileng ka bathobasafeteng 100 basielanesebakalipakeng, e nke hora tsetharo (3), mmeea be e phethetsoe ka hora eaaleshome (10) hoseng.

Banna e be bona feela ba eang mabilteng ho thusa ho pata mofu. Tšebelsetsoeng ea lepatso ho buoe libui tse

<p>Mofu a bolokoe Nakong ea-nko le molomo ka nako hlano (5) feela. Bohle ba matsatsi a supileng (7). eohle. Mofu a bolokoe roale limonkoana tse koahelang nko le molomo ka nako bona mofu hae. Lithotsalela-supileng (7). Lekese le seke nako eohle. Mofu a bolokoe palitla supa, ho bona le ho la buloa le ho bona mofu Nakong ea matsatsi a latamofu 'mohareng hoseng hae. Litho tsa lelapa li tla supileng (7). Lekese le seke hoaletsatsi la lepatato. Ho supa, ho bona le ho bona mofu roaloe litšireletsi ho tsoara mofu 'mohareng hoseng hae. Litho tsa lelapa li tla lisebelisoa tsa lepatato le hoo letsatsi la lepatato. Ho lekese. Ha ho ealumelloa: roaloe litšireletsi ho tsoara mofu 'mohareng hoseng Ho eamatselisong. lisebelisoa tsa lepatato le roaloe litšireletsi le letsatsi. lekese.Ha ho ealumelloa: roaloe litšireletsi ho tsoara Sehopotsoamofu ntle le Ho eamatselisong. lisebelisoa tsa lepatato le samarang-rang feela. Thapelo ealetsatsi le letsatsi. lekese.Ha ho ealumelloa: Ho sebelisakharafu e le Sehopotso sa mofu ntle le sa marang-rang feela. Thapelo ea letsatsi le let-nngoe. Ho sebelisa kharafu e le satsi. Sehopotso sa mofu ntle le sa marang-rang feela. Ho sebelisa kharafu e le nngoe. Ho hlalaliphoofofo. Ho pheha lijo.</p>	<p>hlano (5) feela. Bohle ba roale limonkoana tse koahelang nko le molomo ka nako eohle. Mofu a bolokoe Nakong ea matsatsi a supileng (7). Lekese le seke la buloa le ho bona mofu hae. Litho tsa lelapa li tla supa, ho bona le ho lata mofu 'mohareng hoseng hoo letsatsi la lepatato. Ho roaloe litšireletsi ho tsoara lisebelisoa tsa lepatato le lekese. Ha ho ealumelloa: Ho eamatselisong. Thapelo ealetsatsi le letsatsi. Sehopotso sa mofu ntle le sa marang-rang feela. Ho sebelisa kharafu e le nngoe. Ho hlaba liphoofofo. Ho pheha lijo.</p>
<p>Social/ Family Gath- Permitted erings</p> <p>Allow 50% capacity if inside and 500 people if in an open outdoor setting.observ physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing masks.</p> <p>Allow only family meetings of not more than 50 people-outdoor observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks. Activity to last for three (3) hours only. Alcohol allowed only in family settings.No buffet services.</p>	<p>All gatherings not permitted</p>

Mekete le meketjana Mekete eohle e lumelletsoe Ho lumelletsoe feela batho ba 300 ka tšebeletso e ka kantle, otsamalapa ka

Ho lumelletsoe feela batho ba 300 ka tšebeletso e ka kantle, otsamalapa ka beletso e le ka hare kapa ba basielane sebaka lipakeng ba bathobasafeteng 50 bakopan-500 ha tšebeletso e le kantle bile ba roetse limonkoana ka ela ka kantle, basielanese- ba sielane sebaka lipakeng linako tsohle. Tšebeletso e bakalipakeng ba bile ba roetse limonkoana nke hora tse tharo feela. baroetselimonkoana ka ka linako tsohle.

Mothamahane o lumelletsoefela ho noelloa lapeng. Kopano e nke Batho ba se ingoathele. Mothamahane o lumelletsoefela ho hane o lumelletsoefela ho noelloa lapeng. Batho ba se ingoathele.

Entertainment permitted

Entertainment Indus- try Permitted

Not Permitted except for virtual events

subject to issuance of permit by the Police. Observe physical distancing for indoor & outdoor events in only privately owned places. Provide not less than five security guards/bouncers.

Permitted for outdoor events and performances in privately owned places during events only allowed to sell their music and products on more than 300 people. All streets without speakers must be complete by 19:00 hours. Ensure screening, sanitizing and registration at entrance and wearing of masks at all times with no alcohol at all and must observe all other Covid-19 Protocols. Must provide two bouncers.

Strictly screen, register with proof of vaccination certification and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.

Mino, menyakoe le boithabiso	<p>Li buletsoe ka ho fuoa Mekete eohle ea mino, Mekete eohle ea mino, tumello (permit) ke menyakoe le boithabiso e menyakoe le boithabiso e polesa. Ba sebelise sebaka se lumelletsoe ho etsoa et-thibetsoe. Ho lumelletsoe nang le beng ba sona. Ho be s'oareloa ka ntle, mafelo a feelathekisoa 'mino le lih-le balebeli ba seng ka tlase bekefeela ka lahisoatsateng, ho letsuoe ho 5 bafanang ka tsireletso le bathobasafeteng 300. 'minobakengsa ho ipabatsa potokeho</p> <p>Mekete e felepele ho Ho lateloelipehelotsa 07:00pm. Ho lateloelipeh-COVID-19.</p>	Mekete eohle ea mino, menyakoe le boithabisoethibetsoe, ntle le e etsoang ka marang-rang
	<p>Papatso ea seterateng: E lumelletsoe tlasa lipehelo. I'tsekenyeletsang ho nkamochoeso, ho hloek-Bohle ba nkoe mocheso, isamatsoho ka sebo-banglisoe ka bopaki ba laealikoana-hloko le ho kentelo ea COVID-19, ba be ingolisa ha o kena, ho nete-banyatsoe matsoho ka fatsoehorebohlebaroetse-sethibela mafu. Bohle limonkoana, mme ha baroale limonkoana ka ban oemothamahaneka linako tsohle ba ntse ba nakotsohle. Ho be le balebe-sielana sebaka lipakeng. libonyanebababeli (2).</p>	
Sports Events	<p>Sports permitted in the following manner:</p> <ul style="list-style-type: none"> Non-contact sports permitted with no spectators while observing COVID-19 protocols. Division matches to have a maximum of 2500 spectators in open stands and 500 for lower divisions. Premier League and for stadiums with sit-ins to observe physical distancing. The model will work for all Sporting Codes. <p>Strictly screen, register with proof of vaccination certification and sanitize at the</p>	<p>Contact-sports not permitted while only non-contact sports are permitted with spectators while observing COVID-19 protocols.</p> <p>Screening, registration and sanitize at the entrance.</p> <p>Alcohol not allowed.</p> <p>Organisers take full legal responsibility and liability for breaking of any protocols.</p>
		Not Permitted

<p>entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.</p>	<p>Lipapali li lumelletsoe le bolateli, ho ntso ho lateloa liphelelo tsa COVID-19</p> <p>Lipapali li lumelletsoe ka hore bohle ba nkoa mocheso, le ho-sathetsano e li buletsoe, sanoang li thibetsoe, mme bangolisoe ka tokamane ea 'me ho sebeteng babohi le ho lumeletsoe feela tseo ho-botsibiso le karate ea kenbatsehetsi. Ho late loe liphelelo tsa COVID-19</p> <p>teleo ea COVID-19, ba be ba elotsohletsa nyanyatsoe matsoho ka tsekenyeletsang screening, sethibela-mafu. Bohle ho hloekisamatsoho ka sebaroale limonkoana ka laea-kokoana le ho ingolisa linako tsohle bantse ha ho kenoalibakeng salipabaselana sebaka lipakeng pali. Ho se nooemothamahanane</p>	<p>Lipapali tsohle li thibetsoe</p>
<p>Political Gatherings Permitted</p>	<p>Only constituency rallies and meetings allowed and completed by 15:00 hours. Observe COVID-19 protocols of strict screening, register with proof of vaccination certification and sanitize at the entrance, wear facemasks and ensure physical distancing at all times. National Annual Policy and Elective Conferences are allowed only with permission from Police based on these COVID-19 protocols</p>	<p>Only local branches meetings are permitted with maximum of 100 people outside lasting for not more than 3 hours and not later than 15:00 hours. Must observe all COVID19 protocols (screening, sanitizing, registering at entrance and observing physical distancing and wearing of masks at all times). Alcohol not allowed.</p>
<p>Political Gatherings Not Permitted</p>	<p>Not Permitted</p>	<p>Not Permitted</p>

<p>Liboka tsa Lipolotiki li lumelletsoe.</p>	<p>Liboka tsa lipolotiki li lumelletsoe. Ho lumelletsoe feela se- boka/phutho ea Lebatooa tsa Makaleng le makalaneng tsabe li phethetsoe ka 15:00 ka batho basafeteng 100. Ho mantsiboea. lateloe lipheho tsa COVID19 (thahlobo, ho Ho lateloe lipheho tsa hlapa matsoho, ho ngolisa Covid-19 tsa ho kena sebo- monyako, le ho boloka se- keng ka honka mocheso, ho baka se bolokehilengpak- ingolisa ka ID le Vaccine engtsamotho le e mong le ho cards, ho etsa sanitise, ho roala limonkoana ka linakot- roaloe limonkoana ka linako sohle). kopano e se fete liho- tsohle, ho be ho sielano se- ratsetharo, mmecebe e baka lipakeng ka linako phethetsoe ka hora eaboraro- tsohle. Liboka tsa naha tsa mantsiboea. Mothamahane Maano le tsa Khetho ea ha oalumelloa. Likomiti li lumelletsoe ka ho kopa le ho fuoa tumello ke Sepolesa ho lateloa lipheho tsena tsa Covid-19.</p>	<p>Liboka ha li ea lumelloa</p>	<p>Liboka ha li ea lumelloa</p>
<p>Pitso</p>	<p>Permitted</p>	<p>Maximum of 300 people for Maximum of 100 people outside for COVID-19 awareness only.No food and alcohol.Should last for two hours and completed by 15:00hrs.</p>	<p>Maximum of 50 people out- side for COVID-19 aware- ness only.No food and alcohol.Should last for two hours and be completed by 15:00hrs.</p>

Lipitso tsohle tsa Li lumelletsoe ho lateloa Pitso tsohle tsa batho ba 300 Lipitso tsohle li thibetsoe, sechaba li lumelletsoe ho lateloa Covid-19 tsa ho ka ntleho lateloa lipehelotsa ntlefeela le tsereretsoeng ho kena pitsong ka honka COVID-19, e lengho in-fetisameletsisa le ho ruta ka mocheso, ho ingolisa ka ID golisa le ho hlapamatsoho ka COVID-19, ka palo le Vaccine cards, ho etsa sebolaee-likoana, mme ho eabathobasafeteng 100. Lijo sanitise, ho roaloe roaloelimonkoana le ho lula le joala ha lialumelloa. Pitso limonkoana ka linako tsohle, ho sielanoesebaka ka e se fete lihoratsepeli, ho be ho sielanoesebaka li-linakotsohle. Pitso e se fete mmeea be e phethetsoe ka pakeng ka linako tsohle. lihoratsetharo, mmeea be e hora eaboraromantsiboea. phethetsoe ka hora eaboraromantsiboea.

mantsiboea. Mothama-haneha oalumelloa.

Public Recreational Areas (parks)	Permitted	Open observing COVID-19 Protocols including entrance by registering with ID and vaccination certificate on prescribed Covid-19 forms.	Not Permitted	Not Permitted
-----------------------------------	-----------	---	---------------	---------------

Libakatsa ho phomola le boithapollo lumelletsoe	Ho phomola le boithapollo li libakatsohletsisa ho phomola le boithapollo li thibetsoe	Libakatsohletsisa ho phomola le boithapollo li thibetsoe	Libakatsohletsisa ho phomola le boithapollo li thibetsoe	Libakatsohletsisa ho phomola le boithapollo li thibetsoe
---	---	--	--	--

Gyms	Open while observing COVID-19 Protocols. Disinfect surfaces of equipments between use.	Open with 50% capacity of the facility inside with proper ventilation. Disinfect surfaces of the equipments between use at all times. Screen, register with IDs and vaccination certificate on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Wear masks	Open with 30% capacity of the facility inside with proper ventilation. Disinfect surfaces of the equipments between use at all times. Screening, registration with IDs and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and en-	Not Permitted
------	--	--	--	---------------

	all times, physical distance & sure observe all COVID-19 protocols.	Li butsoe ho ipa- pisitsoe le liphelotsa COVID-19. Ho hloekisoa lisebelisoa tsa boikoetliso khatfetsa.	Li butsoe ka 50% ea sebaka ka hare ho meaho, ho bulet- le o kenang le o tsoang (proper ventilation).	Li butsoe ka 30% ea sebaka Libaka tsohle tsa boikoetliso li thibetsoe li thibetsoe
		Ho hloekisoa lisebelisoa tsa boikoetliso khatfetsa. Bohle bankoe mocheso, bangolisoe ba ka ID le vaccine cards, ba be bahlape matsoho ka sethi- bela-mafu. Ba roale- limonkoana ka mehla ba ntse ba sielana sebaka lipakeng	Ho hloekisoa lisebelisoa tsa boikoetliso khatfetsa. Bohle bankoe mocheso, bangolisoe ba ka ID le vaccine cards, ba be bahlape matsoho ka sethi- sibiso, ba be bahlatsoe ka sethibelamafu. Ba roale- limonkoana ka mehla ba ntse ba sielana sebaka lipakeng	
Industrial Action (picketing, protests, demonstrations)	Permitted	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Mats'olo a boipelaetso	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e lumel- letsoe	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e thibetsoe	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e thibetsoe	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e thibetsoe
Correctional ices	Serv- Permitted	Restrict visitors to only nu- clear family, health workers, legal counsel and oversight bodies.	Restrict visitors to health care workers, legal counsel and oversight bodies.	Restrict visitors to health care workers, legal counsel and oversight bodies.

Restrict escorts to Court attendance and health facilities. Observe COVID-19 protocols. Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Restrict visitors to health care workers, legal counsel and oversight bodies. Only investigations and medical referrals to health facilities for life threatening and emergency disease conditions

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Introduce remote remands. Conduct virtual court cases.

Only investigations and medical referrals to health facilities for life threatening and emergency disease conditions.

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Introduce remote remands. Conduct virtual court cases.

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Restrict escorts to Court attendance and health facilities. Observe COVID-19 protocols. Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Only investigations and medical referrals to health facilities for life threatening and emergency disease conditions.

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Introduce remote remands and Restrict escorts to scheduled Court Cases

Litsi tsa tlhabollo ea batšoarua
 Ho etela, ho kena le ho tsoa litsing tsa tlhabollo ho buletsoe
 e be feela ba malapa, bafani ba litšebelotso, le boramolaoba bona mmoho le bosebeletsi bo bong bo bohlokoa

Restrict visitors to health care workers, legal counsel and oversight bodies. Only investigations and medical referrals to health facilities for life threatening and emergency disease conditions

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Introduce remote remands. Conduct virtual court cases.

Only investigations and medical referrals to health facilities for life threatening and emergency disease conditions.

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Introduce remote remands. Conduct virtual court cases.

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Restrict escorts to Court attendance and health facilities. Observe COVID-19 protocols. Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Only investigations and medical referrals to health facilities for life threatening and emergency disease conditions.

Movement outside Court should be authorised by the Commissioner.

Introduce remote remands and Restrict escorts to scheduled Court Cases

International Travel (Ports of Entry)

Permitted

Departing and Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

No movements across borders except for:
 -Essential goods and services and all businesses including hawkers
 -Medical reasons (with appointments)
 -Migrant Workers
 -Funerals for spouse, parents, children, siblings, in-laws and grandparents only
 Approved Covid-19 testing of all commercial cargo vehicle drivers and all those who

No movements across borders except for:
 -Essential goods and services and all businesses including hawkers
 -Diplomats
 -Medical reasons (with appointments)
 -Migrant Workers
 -Pensioners to collect their monthly pension & claimant of migrant worker pensions in RSA.
 -Students including student

Departing and Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Permitted

Departing and Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Permitted

Departing and Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Permitted

Departing and Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

Arrivals including Tourists:
 Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs Negative Certificate.

commuters.	cross into the country at ports of entry.
-Commuting teachers.	
-Funerals for spouse, parents, children, siblings, in-laws and grandparents only	Only negative foreign drivers and other persons shall be allowed entry. Positive foreign drivers and persons shall be denied entry.
Approved negative Covid-19 PCRtesting and/or clearance certificate of all commercial cargo vehicle drivers and all those who cross into the country at ports of entry. Only negative foreign drivers and other persons shall be allowed entry. Positive foreign drivers and persons shall be denied entry.	Positive Lesotho citizens shall be quarantined for PCR testing
Positive Lesotho citizens shall be quarantined.	Daily commuting workers and loitering of non travelers at the points of entry is not allowed.
For daily commuting students: schoolbus drivers should operate at 50% capacity, disinfect daily, sanitise the students and ensure that students wear face-masks at all times.	
Daily commuting workers and loitering of non travelers at the points of entry is not allowed.	

Maeto a kantle ho naha
 Ho kena le ho tsoa- maliboho a butsetsoe bohle ho hore ha ana lengolo la hore ha ana isalits'ebeletso le lisebelisoat- lumelletsoe ka bot- ho kenyeletsoa le bahahlaoli ho nise ho lateloa tse COVID-19, moeti a be le -Bohle batsamaeang ho tsoaetso le ka hare ho nako tsoaetso le ka hare ho nakoalhoratse 72.

- Bahoebi le bakhanni ba lit- eraka.
- Balipomate
- Bakuli le bafelehetsi ba safeteng bobeli.
- Ba boelang mosebetsing le likolong, ho kenyeletsa ban- aba likolo ba eang bakhutla.
- Mapenshenara a ilolata chelate ea penshene RSA.
- Litichere tse eang li khutla.
- Ba ilopata setho sa lelapa se haufi.
- Ba nang le likopo tse khethehileng ka tumello ea Letona la Bophelo.

- Bakeng sa bana ba eang sekolong letsatsi le letsatsi: baqhobi ba makoloi a nkang bana ba sekolo ba nke bana ka 50% ea boholo ba koloi, bahloekise makaloi letsatsi le letsatsi ka sebola ea kokoama-hloko ho latela melaoana ea naha, banyany- atse bana ka sebola ea kokoma-hloko le ho bona

- Ho kena le ho tsoamalibo- hong ho koetsoentlelela le ho mekhahlelo e latelang: -Bohle batsamaeang ho isal- its'ebeletso le lisebelisoat- samanlha ho kenyeletsakhoebo le bait- s'okuli
- Bakuli le bafelehetsi ba sa feteng bobeli.
- Ba boelang mosebetsing
- Ba ilo pata setho sa lelapa se haufi
- Batho balulang ka ntle ho nahabats'elangletsatsi le let- satsi ha baalumelloa
- Mekhahlelo e ts'elangaofe- laetlaipapisa le liphelet- sehlahangratisaiong.

<p>hore baroala limonkoana ka linako tsohle.</p>	
<p>Batho balulang ka ntle ho naha ba ts'elang letsatsi le letsatsi ha ba ea lumelloa. Batho balulang baea holimo le tlase ba sena mabaka ka borokhong ha baea lumel- loa sebakeng se joalo. Mekhahlelo e ts'elang kaofela etla ipapisa le liphe- elo tse hlahang tataisong.</p>	
<p>Non-designated points of entry</p>	<p>Those entering shall be comprehensively screened and then those positive shall be PCR tested while those negative shall be quarantined for 14 days</p>
<p>Likhoroana tsa matsa</p>	<p>Those entering shall be comprehensively screened and then those positive shall be PCR tested while those negative shall be quarantined for 14 days</p>
<p>Ba tšelang batla etsoa liteko tse potlakileng tsa COVID-19, mme ba nang le tšoaetso batla etsoa liteko tsa COVID-19 tsa mapomelo ha ba senang tšoaetso ba tla beoa quarantine ea matsatsi a 14</p>	<p>Those entering shall be comprehensively screened and then those positive shall be PCR tested while those negative shall be quarantined for 14 days</p>
<p>Ba tšelang ba tlaetsoa liteko tse potlakileng tsa COVID-19, mme ba nang le tšoaetso soba tla etsoa liteko tsa COVID-19 tsa mapomelo ha ba senang tšoaetso batla beoa quarantine ea matsatsi a 14</p>	<p>Those entering shall be comprehensively screened and then those positive shall be PCR tested while those negative shall be quarantined for 14 days</p>

5.2 RISK DETERMINATION AND MITIGATING MEASURES FOR ECONOMIC ACTIVITIES

	SITUATION LEVEL 0 GREEN	SITUATION LEVEL 1 BLUE	SITUATION LEVEL PURPLE	SITUATION LEVEL 3 ORANGE	SITUATION LEVEL 4 RED
	LOW RISK OF TRANSMISSION	LOW RISK OF TRANSMISSION CT1	MODERATE RISK OF TRANSMISSION CT2	HIGH RISK OF TRANSMISSION CT3	HIGH RISK OF TRANSMISSION CT4
Textile Manufacturing (Labour intensive)	Permitted	Resume normal operating hours while observing COVID-19 protocols.	Resume normal operating hours while observing COVID-19 protocols.	Resume work with 50% maximum staff capacity. Introduce day shift from 07:00am to 05:00pm and night shift from 07:00pm to 05:00am with 1 hour break	Resume work with 50% maximum staff capacity. Introduce 08:00a.m to 4:00pm shift only with 1 hour brake
Lifeme	Tšebetso cohle ea lifemeng e buletsoe	Ho butsoe ka botlalo ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19.	Ho butsoe ka botlalo ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka mekhahlelo e mmeli, oaletsatsiebe ho tloha ka 07:00 hoseng ho isa 05:00 mantsi boea, oa bo-sieube ho tloha ka 07:00mantsi boea ho isa ho 05:00 hoseng.	Ho sebetsoe ka mokhahlelo o le mong ho tloha ka 08:00 hoseng ho isa 4:00 mantsi boea, mmemokhahleloo nkebasebetsiba 50% ka khefutsoea hora lipakeng
Public Transport	Permitted	4+1: Full capacity 15 seater: Full seated capacity, no standing 22 Seater: Full seated capacity, no standing Bus: Full seated capacity, no standing	4+1: Full capacity 15 seater: Full seated capacity, no standing 22 Seater: Full seated capacity, no standing Bus: Full seated capacity, no standing	4+1: 3 passengers not counting the driver 15 Seater: 11 passengers not counting the driver and his deputy. 22 Seater: 15 passengers not counting the driver and his deputy	4+1: 3 passengers not counting the driver 15 Seater: 11 passengers not counting the driver and his deputy. 22 Seater: 15 passengers not counting the driver and his deputy

<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Ensure short halts for long distance trips.</p>	<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>	<p>4+1: Koloji e tlale</p> <p>15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p>	<p>4+1: Baeti ba bararo, le mo-qhobi</p> <p>15-seater: Baetiba 11, mo-qhobi le Mothusi oahae.</p> <p>22-seater: Baetiba 15, mo-qhobi le Mothusi oa hae.</p> <p>Bus: sebelisa setulo se le seng moo ho lulang baeti ba babeli, Sebelisa litulo tse peli moo ho lulang baeti ba bararo, sebelisa litulo tse 'ne feela setulong sa ho qetelamora.</p>	<p>Bus: Occupy one seat on a two-seater bench, and occupy two seats on a three-seater bench, occupy only four seats at the backbench.</p>
<p>No eating in the vehicles</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>	<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>	<p>4+1: Koloji e tlale</p> <p>15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p>	<p>4+1: Baeti ba bararo, le mo-qhobi</p> <p>15-seater: Baetiba 11, mo-qhobi le Mothusi oahae.</p> <p>22-seater: Baetiba 15, mo-qhobi le Mothusi oa hae.</p> <p>Bus: sebelisa setulo se le seng moo ho lulang baeti ba babeli, Sebelisa litulo tse peli moo ho lulang baeti ba bararo, sebelisa litulo tse 'ne feela setulong sa ho qetelamora.</p>	<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>
<p>Makoloi a baeti a se-betsa ka botlalo</p>	<p>No eating in the vehicles</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>	<p>4+1: Koloji e tlale</p> <p>15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p>	<p>4+1: Baeti ba bararo, le mo-qhobi</p> <p>15-seater: Baetiba 11, mo-qhobi le Mothusi oahae.</p> <p>22-seater: Baetiba 15, mo-qhobi le Mothusi oa hae.</p> <p>Bus: sebelisa setulo se le seng moo ho lulang baeti ba babeli, Sebelisa litulo tse peli moo ho lulang baeti ba bararo, sebelisa litulo tse 'ne feela setulong sa ho qetelamora.</p>	<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>
<p>Makoloi</p>	<p>No eating in the vehicles</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>	<p>4+1: Koloji e tlale</p> <p>15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p>	<p>4+1: Baeti ba bararo, le mo-qhobi</p> <p>15-seater: Baetiba 11, mo-qhobi le Mothusi oahae.</p> <p>22-seater: Baetiba 15, mo-qhobi le Mothusi oa hae.</p> <p>Bus: sebelisa setulo se le seng moo ho lulang baeti ba babeli, Sebelisa litulo tse peli moo ho lulang baeti ba bararo, sebelisa litulo tse 'ne feela setulong sa ho qetelamora.</p>	<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>
<p>Makoloi</p>	<p>No eating in the vehicles</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>	<p>4+1: Koloji e tlale</p> <p>15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p>	<p>4+1: Baeti ba bararo, le mo-qhobi</p> <p>15-seater: Baetiba 11, mo-qhobi le Mothusi oahae.</p> <p>22-seater: Baetiba 15, mo-qhobi le Mothusi oa hae.</p> <p>Bus: sebelisa setulo se le seng moo ho lulang baeti ba babeli, Sebelisa litulo tse peli moo ho lulang baeti ba bararo, sebelisa litulo tse 'ne feela setulong sa ho qetelamora.</p>	<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>
<p>Makoloi</p>	<p>No eating in the vehicles</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>	<p>4+1: Koloji e tlale</p> <p>15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p> <p>Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto.</p>	<p>4+1: Baeti ba bararo, le mo-qhobi</p> <p>15-seater: Baetiba 11, mo-qhobi le Mothusi oahae.</p> <p>22-seater: Baetiba 15, mo-qhobi le Mothusi oa hae.</p> <p>Bus: sebelisa setulo se le seng moo ho lulang baeti ba babeli, Sebelisa litulo tse peli moo ho lulang baeti ba bararo, sebelisa litulo tse 'ne feela setulong sa ho qetelamora.</p>	<p>Aircon not on internal air circulation. Windows open.</p> <p>Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines</p>

	Ho se jeloe ka koloing.	Ho se jeloe ka koloing.	Ho se jeloe ka koloing.	Ho se jeloe ka koloing.	Ho se jeloe ka koloing.
	Ho roaloe limonkoana ka linako tsohle. Ho sebelisoa se-bolaea-kokoana hloko ho latela melaoana ea naha.	Ho roaloe limonkoana ka linako tsohle. Ho sebelisoa se-bolaea-kokoana hloko ho latela melaoana ea naha.	Ho roaloe limonkoana ka linako tsohle. Ho sebelisoa se-bolaea-kokoana hloko ho latela melaoana ea naha.	Ho roaloe limonkoana ka linako tsohle. Ho sebelisoa se-bolaea-kokoana hloko ho latela melaoana ea naha.	Ho roaloe limonkoana ka linako tsohle. Ho sebelisoa se-bolaea-kokoana hloko ho latela melaoana ea naha.
	Bapalami ba lebeletsoe ho hlahisa tokomane ea ken-telo ea Covid-19 le ea boit-sebiso pele ba palama	Bapalami ba lebeletsoe ho hlahisa tokomane ea ken-telo ea Covid-19 le ea boit-sebiso pele ba palama	Bapalami ba lebeletsoe ho hlahisa tokomane ea ken-telo ea Covid-19 le ea boit-sebiso pele ba palama	Bapalami ba lebeletsoe ho hlahisa tokomane ea ken-telo ea Covid-19 le ea boit-sebiso pele ba palama	Bapalami ba lebeletsoe ho hlahisa tokomane ea ken-telo ea Covid-19 le ea boit-sebiso pele ba palama
Mining and Massive Construction Projects	Resume operations while observing COVID-19 Protocols. Introduce screening for all employees before resuming work.	Resume operations while observing COVID-19 Protocols. Introduce screening for all employees before resuming work.	Resume operations while observing COVID-19 Protocols. Introduce screening for all employees before resuming work.	Resume operations while observing COVID-19 Protocols. Introduce screening for all employees before resuming work.	Introduce COVID-19 Testing for all employees at commencement of a shift cycle and onsite accommodation for all staff
Merafong le Mesebetsi e meholo	Ho butsoe ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19. Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe mocheso pele a qala mosebetsi	Ho butsoe ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19. Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe mocheso pele a qala mosebetsi	Ho butsoe ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19. Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe mocheso pele a qala mosebetsi	Ho butsoe ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19. Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe mocheso pele a qala mosebetsi	Mosebetsi e mong le emong o lokela ho lulakompong nengeamosebetsi le ho etsalitekotsa COVID-19 pele a kenalehotsokompong
Hardwares, Retail Supermarkets and Grocery Shops & Cafes	Permitted	Resume normal operations while observing COVID-19 protocols	Resume normal operations while observing COVID-19 protocols	Resume normal operations while observing COVID-19 protocols	Restrict number of people per store, 1 person per every square meter. Opening from 08:00a.m and close at 04:00 p.m. Use sanitizers prescribed in the national guidelines.

Li butsoe	Mabenkele a buletsoe ka botlalo ho nise ho lateloa lipehelo tsa boipaballo ba COVID-19	Ho laoloe tšubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 08:00 mantsiboea. Ho sebelisoa senyanyatsi isa ho thibela-mafu ka linako tsohle.	Ho laoloe tšubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 04:00 mantsiboea. Ho sebelisoa senyanyatsi sa ho thibela-mafu ka linako tsohle.	Ho laoloe tšubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 06:00 mantsiboea. Ho sebelisoa senyanyatsi isa ho thibela-mafu ka linako tsohle.
Bank ATMs	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy
Traffic and Home Affairs Departments	Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebelisoa marang-rang	Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebelisoa marang-rang	Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebelisoa marang-rang	Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebelisoa marang-rang
	Resume normal operating hours while observing COVID-19 protocols. Disinfect daily.	Resume normal operating hours while observing COVID-19 protocols. Disinfect daily.	Resume normal operating hours while observing COVID-19 protocols. Disinfect daily.	Resume work with 50% maximum staff capacity. Introduce 07:00a.m to 06:00pm shift.
				Only essential services -Emergency travel documents and licenses -Birth and Death certificates -Only holders of permit C and D are allowed to move around - Automatic extension of transport licences and permits for those expired during lockdown.
	Ho butsoe ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19.	Ho butsoe ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka tumeloamohiriapapitise le sekhalasatsaetsoea COVID-19	Ho sebetsoe ka basebetsibaetsang 50% ho tloha ka 07:00 hoseng ho isa 06:00 mantsiboea.

Health Services	<p>Resume normal operating hours.</p> <p>Patients who are not vaccinated against COVID-19 shall be offereder counseling services and COVID-19 vaccine.</p>	<p>Ho butsoe.</p> <p>Bohle ba eang litšebeletsong tsa bophelo empa ba sa enta, batla fuoa monyetla oa thlabollo le ente ea COVID-19.</p>	
Litšebeletso tsa bophelo	<p>Social Grants Payments should be through electronic channels. Restrict the cash economy.</p>	<p>Social Grants Payments should be made through electronic channels.</p> <p>Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang</p>	<p>Social Grants Payments should be made through electronic channels.</p>
Social Grants	<p>Li lefshoe ka tšebeliso ea marang-rang</p>	<p>Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang</p>	<p>Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang</p>
Cross Border Money Transfer	<p>Introduce one-way lane in shops</p>	<p>Introduce one-way lane in shops</p>	<p>Introduce one-way lane in shops</p>
<p>Ho be le mocha o lemong o ikamahanyang le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho.</p>	<p>Ho be le mocha o lemong o ikamahanyang le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho.</p>	<p>Ho be le mocha o lemong o ikamahanyang le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho.</p>	<p>Ho be le mocha o lemong o ikamahanyang le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho.</p>

Clothing shopping	Permitted to operate at normal hours while observing COVID-19 protocols.	Permitted to operate at normal hours while observing COVID-19 protocols.	Permitted and open from 08:00am to 08:00pm while strictly observing COVID-19 protocols.	Permitted and open from 08:00am to 06:00pm while strictly observing COVID-19 protocols and no fittings.	Not Permitted
	Ho butsoe ho ntso ho latetsoemelaanaea COVID-19.	Ho butsoe ho ntso ho latetsoe melaana ea COVID-19.	Li buletsoe ho sebetsa ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 08:00 mantsibua	Li buletsoe ho sebetsa ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 06:00 mantsibua, mme ho se itekamngoe ka liaparo	Li koetsoe
Public places, Malls, Banks, & Major public service centres	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance
Libaka tsohle tsa ts'ebeliso moo batho ba bang ka bongata	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamangea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa batho bohle ba ikamahanya le lipehelot-satsireletseho ha bakemanyako	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamang ea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa batho bohle ba ikamahanya le lipehelo tsa bophelo tsatšireletseho ha kenamanyako	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamangea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa batho bohle ba ikamahanya le lipehelot-satsireletseho ha bakemanyako	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamangea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa batho bohle ba ikamahanya le lipehelo tsa bophelo tsatsireletseho ha bakemanyako	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamangea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa batho bohle ba ikamahanya le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho ha bakemanyako
Cultural and Creative Industries	Permitted	Open based on entertainment Industry protocols.	Open based on entertainment Industry protocols.	Restricted BUT allowed for promotion and sale of art.	Not Permitted
Bonono le bochaba	Li lumelletsoe	Li buletsoe ka lipehelo tsa Litaba tsa boithabiso (entertainment industry)	Li buletsoe ka lipehelot-satsireletseho (entertainment industry)	Ha li lumelloa	Ha li a lumelloa

Commercial Agricultural and Livestock Activities	Permitted	Permitted	Permitted	Permitted
Temo	Temo e lumelletsoe Permitted	Temo e lumelletsoe	Temo e lumelletsoe	Temo e lumelletsoe
Street Vendors	Permitted while observing COVID-19 protocols.	Permitted while observing COVID-19 protocols.	Permitted while observing COVID-19 protocols.	Permitted only street vendors selling vegetables and fruits.
Baitšokoli	Baitšokoli balumelletsoe ho hoebabaipapitsise le lipehelotsa COVID-19	Baitšokoli ba lumelletsoe ho hoeba ho ipapitsise le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletso, mme baroalelimonkoana hape ba hlape-matsoho le ho sanitizer khafetsaba bile basielana sebaka sa mitara le halofo lipakeng	Baitšokoli balumelletsoe ho hoeba hoipapitsise le lipehelotsabophelotsatsireletso, mme baroalelimonkoanahapebahlapematsoho le ho sanitizer khafetsaba bile basielanasebakasamitara le halofo lipakeng	Ho lumelletsoe fee-labaitšokolibarekising-meroho le litholoana
Tourism Industry	Accommodation venues open with 100% occupancy	Accommodation venues open with 100% occupancy and identification registration. No buffet service, <i>serve à la carte</i> meals only.	Accommodation venues open with 100% occupancy and identification registration. No buffet service, <i>serve à la carte</i> meals only. Public/private bar not opened.	Not Permitted
	Allow conferences, meetings, and workshops with participants, facilitators and organizers wearing face-masks and observing physical distancing at all times. Allow one hour disinfection between meetings/workshops.	Allow conferences, meetings, and workshops at 50% capacity of the conference facility. Participants, facilitators and organizers should wear facemasks at all times. Allow one hour disinfection between meetings/workshops.	Allow conferences, meetings, and workshops at 25% capacity of the conference facility. Participants, facilitators and organizers should wear facemasks at all times. Allow one hour disinfection	

Libaka tsa kamohelo ea baeti li buloe joalo kamehla	Libaka tsa kamohelo ea baeti li buloe. Baeti ba se ingoathele lijo.	Libaka tsa kamohelo ea baeti li buloe. Baeti ba se ingoathele lijo.	Libaka tsa kamohelo ea baeti li buloe. Baeti ba se ingoathele lijo.	Libaka tsohle tsa kamohelo ea baeti li koetsoe
Ho buletsoe liphuthohe ka ho roala limonkoana le ho sielana sebaka ka linako tsohle. Ho hloekisoa sebaka sa phuthohe hora pele phuthohe e nngoe e qala. Ho lateloe lipehelo tsa COVID-19.	Ho buletsoe liphuthohe ka ho roala limonkoana le ho sielana sebaka ka linako tsohle. Ho hloekisoa sebaka sa phuthohe hora pele phuthohe e nngoe e qala. Ho lateloe lipehelo tsa COVID-19.	Ho buletsoe liphuthohe ka ho roala limonkoana le ho sielana sebaka ka linako tsohle. Ho hloekisoa sebaka sa phuthohe hora pele phuthohe e nngoe e qala. Ho lateloe lipehelo tsa COVID-19.	Ho buletsoe liphuthohe ka 25% easebakasali-phuthohe. Ho roaloe-limonkoana ka linako tsohle. Ho hloekisoa sebaka sa phuthohe hora pele phuthohe e nngoe e qala. Ho lateloe lipehelo tsa COVID-19.	
Operate at full capacity	Casino: the number of persons entering a casino shall not exceed 50%, based on the available floor space of the casino. Disinfect machines before use by the next person.	Casino: the number of persons entering a casino shall not exceed 50%, based on the available floor space of the casino. Disinfect machines before use by the next person.	Casino: the number of persons entering a casino shall not exceed 25%, based on the available floor space of the casino. Disinfect machines before use by the next person.	Not Permitted
Gambling Industry	Sport betting: the number of persons entering a sports betting site shall be determined by 1.5-meter social distancing. Limited Pay-Out Machines (LPMs): Operate at 50% capacity of LPM space.	Sport betting: the number of persons entering a sports betting site shall be determined by 1.5-meter social distancing. Clients must vacate the betting site immediately after placing their bets. Television screening is not allowed. Limited Pay-Out Machines (LPMs): Operate at 50% capacity of LPM space. Allow only inde-	Sport betting: the number of persons entering a sports betting site shall be determined by 1.5-meter social distancing floor. Clients must vacate the betting site immediately after placing their bets. Television screening is not allowed. Limited Pay-Out Machines (LPMs): Operate at 50% capacity of LPM space. Allow only inde-	

<p>pendent site operators not sharing space with liquor and restaurant business. Casino, Sporting Betting and LPMs must open at 07:00am and close at 08:00pm, register clients and observe COVID-19 protocols. Strictly no food and alcohol sold.</p>	<p>pendent site operators not sharing space with liquor and restaurant business.</p>
<p>Li lumelletsoe ho se-betsa</p>	<p>Li koetsoc.</p>
<p>Casino: e butsoe ka 50% ea sebaka. Hloekisa mechini hang ha motho a qeta ho bapala.</p>	<p>Casino: e butsoe ka 50% easebaka. Hloekisamechini hang ha motho a qeta ho bapala.</p>
<p>Sport betting: Ho lumelletsoe hore bareki ba beche.</p>	<p>Sport betting: Ho lumelletsoefeelahorebarekibeche, hang-hang ba be batsamae.</p>
<p>Limited Pay-out Machines (LPM): Li lumelletsoe ka 50% ea sebaka.</p>	<p>Limited Pay-out Machines (LPM): Li lumelletsoe ka 50% easebaka. Ho lumelletsoefeelabasakopanelangse-baka le mothamahane le matlo a lijo.</p>
<p>Bohle ba ngolise bareki ba ntse ba ikamahantse le lipehelo tsa COVID-19.</p>	<p>Ba buletsoeng ba bule ka 07:00 hoseng ba koale ka 08:00 mantsiboea, banngolise bareki ba ntseba ikamahantse le lipehelo tsa COVID-19. Lijo le joala li thibetsoe.</p>

Restaurants & Fast Foods	Operate with full capacity	Operate with observation of all Covid-19 protocols and strict registration at entrance with proof of vaccination certification and physical distancing for alcohol sit-ins.	Operate with 50% capacity for sit-ins for food from 06:00am to 09:00pm. Alcohol sale remain as for take-out only	Operate with take-aways only from 08:00am to 06:00pm. Take-aways must include sale of alcohol from Monday to Thursday within 08:00a.m to 06:00 p.m.	Not Permitted
Mabenkele a rekisang lijo	Li buletsoe ho sebetsa ka ho felletseng	Li buletsoe ho lateloa liphelelo tsohle tsa Covid-19. Ho ba lulang fatše ba rekisetsoa mothamahane hore ba kene ka ho ingolisa ka bopaki ba kentelo ea COVID-19.	Li buletsoe horekisa ka 50% ea sebaka ho bajellang kahare. Ho buloe ka 06am, hokoaloe ka 09:00pm. Mothamahane ona o rekisoe ka liphutheloana tse ile noeltoa hae	Li buletsoe horekisa ka honka liphutheloana feela mme likenyelelitse mothamahane hotloha Mantaha hoisa Labone. Hobuloe ka 08:00am, hokoaloe ka 06:00pm.	Li koetsoe kaofela hoatsona
Liquor Stores (wholesalers, off-sales, taverns, shebeens & Nightclubs)	All liquor stores open while observing COVID-19 protocols.	Liquor stores operate with strict entering by registering with proof of vaccination certification and sanitizing with physical distancing for sit-ins at all times. Nightclubs allowed to operate for sit-ins with strict entering by registering with proof of vaccination certification and physical distancing at all times.	Liquor stores operate from Monday to Sunday. Operate from 08:00am until 08:00pm and take-out only away from the liquor premises and streets but to drink at home. Nightclubs to be completely closed	Liquor stores operate from Monday to Thursday. Operate from 10:00am until 06:00p.m and take-out only away from liquor premises and streets but to drink at home with restricted quantities per person: half case for 1% to 10% alcohol content; 6 litres for 11% to 20% alcohol content and one litre for 21%+ alcohol content. Nightclubs completely closed	All Liquorwholesalers, off-sales, public bars, shebeens and nightclubs to be completely closed

Libaka tsa mothamahane le Litamene	Libaka tsohle tsa mothamahane li butsoe ho ntsa ho ipapitsoe le lipehelotsa COVID-19	Ho buletsoe libaka tsa mothamane li sebetse ka ho noella ho tsona ka hore bohle ba kene ka ho ingolissa ka bopaki ba kentelo ea COVID-19 le ho lula ba sielane sebaka ka linako tsohle.	Ho buletsoe libaka tsa mothamane ka ho nkali-phutheloana ho tloha 'Mantaha ho isa Labone ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 06:00 mantsoeboea. Ho se noelloesebakengsathekisoeamothamane ka linako tsohle.	Ho buletsoelibakatsamothamane ka ho nkali-phutheloana ho tloha 'Mantaha ho isa Labone ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 06:00 mantsoeboea. Ho se noelloesebakengsathekisoeamothamane ka linako tsohle.	Libakatsamothamane, liphepeseleng le tsa Litamenekaofela li koetsoe
Litamene li butsoe	Litamene li butsoe ho noella ho tsona ka hore bohle ba kene ka ho ingolissa ka bopaki ba kentelo ea COVID-19, ho etsa sanitise le ho lula ho sielano e sebaka ka linako tsohle.	Litamene li bule ka hore ho kenoe ka ho ingolisa ka bopaki ba kentelo ea COVID-19, ho etsa sanitise le ho lula ho sielano e sebaka ka linako tsohle.	Litamenekaofela li koetsoe	Litamenekaofela li koetsoe	
Business networking meetings	Permitted	Permitted at 50% capacity of venue while observing COVID-19 protocols	Permitted at 50% capacity of venue while observing COVID-19 protocols	Restricted strictly to virtual meetings	Restricted strictly to virtual meetings
Liphuthohe le likopanotsatsebetso	Li lumelletsoe	Ho lumelletsoe batho ba sa feteng halofo ea sebaka ho lateloa boitsireletso ba COVID-19	Ho lumelletsoe bathobasafetenghalofoeasebaka ho lateloa boitsireletso ba COVID-19	Li eakoaloe, mme ho sebellisoamarang-rang	Li eakoaloe, mme ho sebellisoamarang-rang
Walk -In, Over the Counter, Essential Services (Banks, Utilities, Communications Companies, etc.)	Permitted	Resume operations while observing COVID-19 protocols	Resume operations according to the discretion of the institution based on COVID-19 risk assessment. Use digital payment channels to restrict cash economy. Observe COVID-19 protocols	Operate with 50% maximum staff capacity from 08:00a.m to 06:00pm. Use digital payment channels to restrict cash economy	Introduce day shifts for all sectors. Normal banking hours will apply. Use digital payment channels to restrict cash economy

Litsitsalitsébeletsot-salibanka, insurance, motlakase, le mehala	Li buletsoe	Li lumelletsoe ho sebetsa ho ipapisitsoe le melaoanaea COVID-19	Ho sebetsoe ka tumel- loeamohiriapapisitse le sekahlasatsaetsoea COVID-19, ho lateloe liphehelotsa COVID-19	Ho sebetsoe ka basebetsi- baetsang 50% ho tloha ka 08:00 hoseng ho isa 06:00 mantsoboea.	Ho kengo mekhahlelo oa ts'ebetso le ho lefella ts'ebetso ka marang-rang e le ho qobats' ubuhlellano
Filling Stations	Open 24hrs	Open 24hrs	Open 24hrs	Open 24hrs	Open 24 hrs Deli cooked food section is closed
Hair salons, barbers, and nail salons	Permitted	Resume operations while observing COVID-19 protocols	Open. Observe Covid-19 Protocols from 08:00am to 08:00pm.	Open. Observe Covid-19 Protocols. To operate on appointment only from 08:00am to 06:00pm.	Li lumelletsoe ho sebetsa li- hora tse 24 Li lumelletsoe ho sebetsa li- hora tse 24. Thekiso ealijot- sephelihloeng e koetsoe Completely closed
Libaka tsa ho loha le ho kuta moriri le holokisamanala	Li lumelletsoe ho sebetsa ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19	Li lumelletsoe ho sebetsa ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19	Li lumelletsoe ho sebetsa ho qobats' ubuhlellano ho tloha ka 08:00 hoseng ho isa 08:00 mantsoboea. Melaoanaea Covid-19 e lateloe ka nakotsohle.	Li lumelletsoe ho sebetsa ka ho qobats' ubuhlellano. Ho sebetsoemotho ka tumellanoeakopano ho tloha ka 08:00 hoseng ho isa 06:00 mantsoboea. Melaoanaea Covid-19 e lateloe ka nakotsohle.	Li koetsoekaofelahoatsona

Any other businesses, public, private and NGO institutions	Permitted All officers and employees in business, public, private and NGO institutions must strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Permitted All officers and employees in business, public, private and NGO institutions must strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Resume operations according to the discretion of the institution based on COVID-19 risk assessment.	Permitted with 50% capacity of staff with rotation. Operate from 08:00am to 04:00pm	Work from home only
Litsitse ling tsalitshebeletsoetsakhoebo, sechaba, le tseikemetseng	Bahlanka bohle ba sebet-sang likhoebong, bosebeletseng ba sechaba, litsing le mekhatlong e ikemetseng ba nkoa mocheso, bangolisoe ka tokamane ea boitsibiso le karete ea kentelo ea COVID-19, ba banyanyatsoe matsoho ka sethabela mafu. Bohle baroale limonkoana ka linako tsohle ba ntshe ba sielana sebaka lipakeng.	Bahlanka bohle ba sebet-sang likhoebong, bosebeletseng ba sechaba, litsing le ikemetseng le mekhatlong e ikemetseng ba nkoa mocheso, bangolisoe ka tokamane ea boitsibiso le karete ea kentelo ea COVID-19, ba be banyanyatsoe matsoho ka sethabela mafu. Bohle baroale limonkoana ka linako tsohle ba ntshe ba sielana sebaka lipakeng.	Ho sebetsoe ka tumeloamohiriapapitsise le sekhalasatsoaetsoea COVID-19. Ho lateloe liphelotsa COVID-19 Bahlanka bohle ba sebet-sang likhoebong, bosebeletseng ba sechaba, litsing tse ikemetseng le mekhatlong e ikemetseng ba nkoa mocheso, bangolisoe ka tokamane ea boitsibiso le karete ea kentelo ea COVID-19, ba be banyanyatsoe matsoho ka sethabela mafu. Bohle baroale	Ho sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19. Bahlanka bohle ba sebet-sang likhoebong, bosebeletseng ba sechaba, litsing tse ikemetseng le mekhatlong e ikemetseng ba nkoa mocheso, bangolisoe ka tokamane ea boitsibiso le karete ea kentelo ea COVID-19, ba be banyanyatsoe matsoho ka sethabela mafu. Bohle baroale	Li koetsoe

sethibela mafu. Bohle
baroale limonkoana ka
linako tsohle ba ntse ba
sielana sebaka lipakeng.

limonkoana ka linako tsohle
ba ntse ba sielana sebaka li-
pakeng.

5.3 GENERAL MITIGATING MEASURES

Activity/Sector	SITUATION LEVEL 0	SITUATION LEVEL 1	SITUATION LEVEL 2	SITUATION LEVEL 3	SITUATION LEVEL 4
	LOW RISK OF TRANSMISSION	LOW RISK OF TRANSMISSION CT1	MODERATE RISK OF TRANSMISSION CT2	HIGH RISK OF TRANSMISSION CT3	VERY HIGH RISK OF TRANSMISSION CT4
WHO Protocols	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds or sanitizing for 20 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds or sanitizing for 20 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds or sanitizing for 20 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds or sanitizing for 20 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds or sanitizing for 20 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.

touched surfaces.

Lipehelo tsa bophelo tsa boits'ireletso	Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal-lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho ba moo batho ba khobokaneng ka bongata le liphuthetheo tsetelele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se-belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehilieng kapa o se-belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoarasefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipolokahae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fihlela o folile.	Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal-lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho ba moo batho ba khobokaneng ka bongata le liphuthetheo tsetelele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se-belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehilieng kapa o se-belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoarasefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipolokahae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fihlela o folile.	Hlapa matso ho khafetsa ka sesepa le metsi a phal-lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho bamoo batho ba khobokaneng ka bongata le liphuthetheo tsetelele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se-belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehilieng kapa o se-belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoara sefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipoloka hae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fihlela o folile.	Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal-lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho bamoo batho ba khobokaneng ka bongata le liphuthetheo tsetelele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se-belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehilieng kapa o se-soe ha o sena tissue; qoba ho itsoara sefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipoloka hae molomo; o ikoalle le ho ipolokahae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ona le mokhohlane, le ho ke hloho ho fihlela o folile.	Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal-lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho bamoo batho ba khobokaneng ka bongata le liphuthetheo tsetelele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se-belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehilieng kapa o se-belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoara sefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipolokahae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fihlela o folile.
Flexiwork arrangement (employees work from their homes)	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors

Availability of Business Continuity Plans	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors
Avoid community infections by adhering to practical boundaries	All districts	All districts	All districts	All districts	All districts
Public Drinking	Not Permitted	Not Permitted	Not Permitted	Not Permitted	Not Permitted

LEGAL NOTICE NO. 5 OF 2022

Internal Security Curfew Order (No. 4) Notice, 2022

Pursuant to sections 37A and 37B of the Internal Security (General) Act, 1984¹, and acting in accordance with the directive of The Right Honourable Prime Minister delivered on the 10th October, 2021 and the Public Health (COVID-19) (Risk, Determination and Mitigation Measures) (Amendment) (No. 5) Regulations, 2022², I,

HOLOMO MOLIBELI

Commissioner of Police, being of the opinion that the management of COVID-19 situation in the Kingdom of Lesotho has improved and there is no more danger and harm to public safety, revoke the curfew imposed on all persons throughout the Kingdom of Lesotho with effect from 26th January, 2022.

Revoke

2. The Internal Security Curfew Order Notice, 2021³ is revoked.

DATED:

**HOLOMO MOLIBELI
COMMISSIONER OF POLICE**

NOTE

1. Act No. 24 of 1984 as amended by Order No. 14 of 1991
2. L.N. No. 4 of 2022
3. L.N. No. 114 of 2021

